

Story Power.

Tliša maatla a kanegelo ka gae.

Go balelana le go anegelana dikanegelo le bana bao ba lego bophelong bja gago ke ye nngwe ya dimpho tše dikgolo tšeo o ka ba fago tšona. Dikanegelo tšeo re di kwago le go di bala ge re le bana di thuša go re aga. Efela go na le mehola ye mengwe ye mentši ya go abelana dikanegelo le bana.

MEHOLA YE BOHLOKWA YE 15 YA DIKANEGELO

1. Go abelana dikanegelo go re thuša gore re kgokagane le bana barena. Go dira gore ba tsebe gore re gopola gore ba bohlokwa kudu ka fao re swanetšego go dira nako ya go abelana le go anegelana dikanegelo le bona.
2. Dikanegelo di thuša go hlabolla kgopolo ya bona le boitlhamelo.
3. Dikanegelo di thuša go hlabolla polelo ya bana le boitlhamelo, kudu ge ba di kwa goba go di bala ka dipolelo tša bona tša gae.
4. Dikanegelo di fa bana mehlala ya ka fao batho ba kopanago le ditlhotlo tšeo ba lebanago le tšona.



RE BOTŠE KANEGELO YA GAGO

Naa dipuku le dikanegelo di bopile bophelo bja gago le bja bana ba gago bjang? Naa di go thušitše go hlalošetša ngwana wa gago maemo a bothata? Goba go utulla kanegelo ya mmamoratwa go hlohleletšše bana ba gago go bala le go ba thuša go kaonafatša go bala sekolong? Re botše go Facebook (www.facebook.com/nalibaliSA), goba Twitter (www.twitter.com/nalibaliSA) o diriša hashtag #StoryPower, gape re ka ngwala ka mo dikanegelo di bilego le tšhušumetšo bophelong bja gago ka ditlaleletšong tša Nalibali tša go balela boipshino goba wepsaeteng ya rena.

5. Bana ba go rata go balelwa ka gae, ba ka hlohloletšega go bala ka bobona. Ge bana ba hwetša tlhohleletšo ba ithuta gabonolo.
6. Ge bana ba fetša mengwaga ye mebedi, ba tla be ba ithutile 75% ya dilo tše ba ithutago go tšona maphelong a bona. Ka fao, gore ngwana wa gago o sohla puku ya boto goba ngwana wa gago yo monnyane o nyaka o mo anegela kanegelo gape le gape, ge o bala le ge o anega dikanegelo, bana ba gago ba hwetša tsebo ye bohlokwa ka ga polelo le dikanegelo tšeo di tla ba holago le ka moso.
7. Go bala le bana ka go hlaboša lentšhu go tsebega e le tiro e tee ya bohlokwa kudu ya go aga tsebo le mabokgoni ao ba tla a nyakago ge ba ithuta go bala.
8. Metsotso ye 15 fela ya go balela bana ba gago letšatši ka letšatši go ka ba hlohlomišetša go mantšu a milione a go ngwalwa ka ngwaga!
9. Go anega dikanegelo le go bala go hlohlomišetša bana go mokgwa wo kgethegilego wa polelo ya go huma ya go rarana. Go tsenyeletša tsebo ya bona ya polelo le ka fao re e dirišago, gomme gwa ba fa ditsela tše diswa tša go itlhagiša.
10. Dinyakišišo di bontšha gore bana bao ba balelwago ka magaeng pele ba thoma sekolo, gantši ba atlega sekolong.
11. Bana ba ka magaeng ao a bonago bohlokwa bja dipuku le go bala gantši ba tšwelapele go ba babadi.
12. Bana bao ba kwago goba go anegelwa dikanegelo ke ba mathomo ba go ba le dikgopolo tše dikgolo dithutong tša go fapana sekolong. Ka mantšu a mangwe, go theeletša dikanegelo go dira gore o nagane kudu!
13. Bana bao ba balago kudu go na le go bogela thelebišene, ba kgona go hlokomedišiša sebaka se setelele.
14. Bana ba batswadi le baabatlhokomelo ba go dumela gore go bala ke selo se sedirelwago boithabišo, ba tla bona bohlokwa bja go bala go feta bana ba batswadi bao ba bonago go bala bjalo ka sete ya mabokgoni.
15. Ge bana ba rata dikanegelo le go bala, e ba babadi. Ka moka re boeletša dilo tše re ipshinago ka tšona.



Re etele go: www.nalibali.org | www.nalibali.mobi
www.facebook.com/nalibaliSA | www.twitter.com/nalibaliSA